



Front Cover  
Ang Hiniktan ni Islaw




Stage 10 (Decodable)  
Cebuano Traditional Story




Ang hiniktan ni Islaw.



Gihigot ilalom sa anahaw.




Permi kini niya tagaan og  
pamahaw.




Apan, usa kaadlaw.

Wala kini niya maduaw.



6


Kay ang iya nga hiniktan  
nahanaw.



Miduaw ang iya nga ig-agaw.













Nagpahibalo nga ang hiniktan  
nakit-an.





Tua kini sa iya nga ig-agaw.



Namisita diay sa himongaan  
nga balaw.

Nagpasalamat siya sa iya nga  
ig-agaw.







Ug nalipay na si Islaw



Title Page  
Ang Hiniktan ni Islaw  
Sinulat ni: Jaypee S. Tillor  
Stage 10 (Decodable) Traditional Stories  
Cebuano Cebu City, Cebu, Philippines



<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>You are free to make commercial use of this work. You may adapt and add to this work. You must keep the copyright and credits for authors, illustrators, etc. Translations—If you create a translation of this work, please add the following disclaimer along with the attribution: This translation was not created by USAID and should not be considered an official USAID translation. USAID shall not be liable for any content or error in this translation. Adaptations—If you create an adaptation of this work, please add the following disclaimer along with the attribution: This is an adaptation of an original work by USAID. Views and opinions expressed in the adaptation are the sole responsibility of the author or authors of the adaptation and are not endorsed by USAID.

Inside Front Cover

Sugilanon sa libro:

Isturya sa isa ka hiniktan ni Islaw.

Mga Letra nga Gigamit:

m, a, t, k, s, y, o, -, n, ay, p, g, i, d, l, u, b, h, w, r, e, ng, pr, gr, tr,

kw, ñ, c, j, f, q, v, x, z Mga sige ug gamit na pulong:

ang, ni sa, kini, niya, iya

Mga bag-o nga pulong nga makat-unan:

hiniktan, anahaw, pamahaw, apan, maduaw, nahanaw,

himongaan, balaw

The End

